

You've Got A Friend


♩ = 94

James Taylor - 'Mud Slide Slim and the Blue Horizon' (1971)

Bass: Leland Sklar

Intro

A D A G#m C#7(SUS4) C#7



Verse

5 F#m C#7 F#m C#7 F#m7



9 Bm7 E7(SUS4) A A(SUS4) A



13 G#m7 C#7 C#7(SUS4) C#7 F#m C#7 F#m7



17 Bm7 C#m7 E7(SUS4)



Chorus

21 A AΔ7 DΔ7 Bm7 E7(SUS4)



25 A AΔ7 E7(SUS4)



2

29 A AΔ7 D F#m7 D C#m7 D/E E7(SUS4)

Link

35 A D A G#m7 C#7(SUS4) C#7

Verse 2

39 F#m C#7 F#m C#7 F#m7

43 Bm7 E7(SUS4) A A(SUS4) A

47 G#m7 C#7 F#m C#7 F#m7

51 Bm7 C#m7 E7(SUS4)

Chorus

55 A AΔ7 DΔ7 Bm7 E7(SUS4)

59 A AΔ7 E7(SUS4)

63 A AΔ7 D F#m7 D C#m7 D/E E7(SUS4)

Middle 8

3

69 D/G G D A A(SUS4) A AΔ7

73 D GΔ7 F#m7 B7

77 E7(SUS4) E7

Chorus

79 A AΔ7 DΔ7 Bm7 E7(SUS4)

83 A AΔ7 E7(SUS4)

87 A AΔ7 D F#m7 D C#m7 D/E E7(SUS4)

Outro

93 A D A D

97 A D A D

101 A